

Beogradsko Novine

Br. 189.

BEOGRAD, četvrtak 12. jula 1917.

Godina III.

Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 11. jula.

Istočno bojište:

U Karpatima vlada življia borbeni djelatnost. Južno od Dnjestra provedene su kretne savezničke čete bez smetnje od strane neprijatelja. Inače nema nikakovih osobitih dogadjaja.

Talijansko bojište:

Na Soči pojačala se mjestimice neprijateljska topnička vatra.

Jugo-istočno bojište:

Nepromijenjeno.

Načelnik glavnog stožera.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 11. jula.

Zapadno bojište:

Front priestolonaslednika Ruprechta bavarskog:

U pjeskovitom odsjeku mornarskog zbora jurišali su juče dijelovi u borbi oprobane mornarske pješadije poslije djetovorne vatrene pripreme po osnovi odbrambena postrojenja između obale i Lombardije, koja su Francuzi kako izgradili, a Englezi prije kratkog vremena preuzeeli. Neprijatelj je bačen natrag preko Ysera. Privredno je preko 1250 zarobljenika, među njima 27 časnika; engleski su gubitci na zemljištu između mora i rijeke, na koje je bilo uperenja jaka vatra, vrlo visoki; plijen još nije ustavljen. Uspjehu dana i opet su znatno doprinijeli najodlučnijim načinom u prkos žestoke bure naši letači. Kod drugih vojski zapadnog fronta kreata se borbeni djelatnost zbog kišovitog vremena u neznatnim granicama. Nekoliko izvidničkih preduzeća, izvedenih od saskih, rajnskih i gardijskih četa kod Reimsa, istočno od Argona te između Maase i Moese, urodilo je dobrim rezultatima.

Istočno bojište:

Između Istočnog i Crnog mora nikakvih većih borbenih djelatnosti. Kretanja južno od Dnjestra, dosada su izvršena prema osnovi.

Makedonsko bojište:

Bugarska krstareća odjeljenja digla su istočno od Dojranskog jezera jednu englesku strazu. U nizini Strume zapalilo je englesko topništvo svojom vatrom nekoliko mesta.

Prvi zapovednik glavnog stanja pl. Ludendorff.

Nove borbe u istočnoj Galiciji. — Pobjedonosni napadaj njemačkih četa na Yseri. — Krunsko vijeće u Berlinu.

Banditska politika.

Uloga Italije u velikoj komediji oslobadjanja malih naroda, čija je posljednja žrtva bila Grčka, osobito se odlikuje i u posljednjoj fazi balkanske politike naših neprijatelja. Osobiti interes, kojim je nekadanju naš savezniku pratio dogadjaje na Balkanu, doveo ga do odluke, da on u prkos sviju ugovora sa svojim saveznicima podje svojim putem, osobito u stvarl Epira i Jonskih ostrva. U početku balkanske ekspedicije saveznika, protezala se talijanska sfera na obalu između Valone i Santi Quaranta i linije Korica—Kastorija. Ovdje se sastalo etapno područje vojske generala Sarraila. Docnije zaposjednuće Janjine po talijanskim četama ne da se nikako opravdati vojnim potrebama. Jer ova varoš, zajedno sa provincijom Epir, koja je poslije balkanskoga rata 1912.—13. prešla u posjed Grčke, udaljena je od granice punih pedeset kilometara. Ovdje dakle nije postojala opasnost, da će se Istoka biti ugrožena talijanska etapna linija. Radilo se dakle jedino o povrđi grčkog suvereniteta na vlastitu ruku, što se u opšte nije niti krilo strategijskim potrebama, kako su to do sada uvijek činili saveznici u grčkoj Makedoniji. Učinilo se to iz žudnje za pljačkom i jeftinim „osvajanjima i uspjesima“. Kada je položaj kralja Konstantina postao potpuno neodrživ i kada su sporazumne sile prinudile njega na abdikaciju, spremila su rimska gospoda i svoje čete u Epiru, samo da iz ovih prilika, zapravo neprilika kralja Konstantina izvuku za sebe korist. Navedno su saveznici naredili Italiji da stane i na taj se način čini, da su njena posebna nastojanja sprječena.

Medutim dolazi vijest iz Pariza, da će saveznici, a sa njima i Italija poslijerata isprazniti zaposjednute dijelove grčkog Epira i stare Grčke. U prvi čas začinjuje ova otmena gesta. Posve nam je bilo neobično gledati Italiju u ovakovoj plemenitoj ulozi. Medutim naše iznenadjenje potrajava je vrlo kratko vrijeme, jer se već javio zvaničniglas iz Rima, koji poriče ili bar nastoji da porekne u cijelosti ovu parisku vijest. Zvanični brzjavni talijanski ured predstavlja pariske vijesti o grčko-talijanskom sporazumu i predstojecem zaposjednuću Janjine po grčkim četama, u najmanjem dijelu kao preuranjene. Uz-

memo li dakle obe vijesti u obzir, izbjegi i opet onaj duboki ponor, koji postoji između zapadnih vlasti i njihovog južnog saveznika. Istovremeno se dade razbrati iz posljednje rimske vijesti, da je sporazum između Italije i najnovijeg sporazumnog vazala Grčke mnogo još daleko. Ili — rečeno jednom riječi: između saveznika u sporazumu, medju kojima sada spada i pogaga Grčka, postoje velike nesuglasice, kojih neće nestati ni poslije najlepših riječi Lloyd Georgea o složi, navodnoj slozi, koja vlast medju saveznicima. Mediutim nije isključeno, da bi se Italija ipak mogla odlučiti, da u svoje vrijeme vrati Epir, kad bi za njega dobila odgovarajuću naknadu, ili kada bi njoj to donijele druge koje koristi. Doista ova velikodušnost, misle sebi gospoda u Rimu, neće škoditi u svoje vrijeme. Iznjurena Italija jedva može još skupiti sav onaj živi i mrtvi materijal, koji je potreban generalu Sarrailu, pa bi namjesto sporazumih četa mogli da stupi Grči, koji su i onako zato odredjeni. Sa ovim mislima pokriva se rimska vijest, u kojoj se vidi, da bi Italija ispravila Epir, ali samo u onom slučaju, kad će svi saveznici Venizelosovu vladu priznati kao nešto sigurnoga i kada će sve sporazumne čete sa svih ostrva biti otpremljene u Solin. Na ovaj način biće bi udovjeleno onoj opreznosti, koja voli da računa, a s druge strane pokazala bi se lijepa velikodušnost. Naravno bi velikodušnost bila jeftina kao dušinke. Jer, ko ukradjeni dobro vraća uz veliku dobit Mašniku, prije je bandit nego dobrotvor. ¹⁰

Medutim nije cijela stvar tako daleko. Za sada se još radi o običnim obećanjima, a svako zna što vrijede sporazumne obećanja, a u prvom redu obećanja Italije. Ovo se najjasnije vidi iz onog dijela francuske vijesti, gdje se govori o sudbinu Krfa. Sa rijetkom ljudišnjom otvorenošću izjavljuju saveznici, da će njihove čete „privremeno“ još ostati na Krfu, — na onom istom Krfu, koji je već Napoleon Bonaparte kao ključ Sredozemnog mora 1798. g. bez dugog promišljanja dao zaposjeti, a koji je tek poslije nekoliko godina oduzet od Engleza, u čijim je onda rukama ostao preko 60 godina. Ovo su možda iziskivali i strateški obziri. Na posljetu ima garancija, da će se ovo ostrvo poslije rata povratiti Grčkoj. Do-

ista je velika neopreznost upravo Krfu dovoditi u savez sa garancijama za budućnost. Jer upravo zaposjednuće ovog ostrva po englesko-francuskim četama i osiromašenim srpske vojske pobudjuje u Grčkoj najneprijateljne uspomene. Jer protiv svih obećanja i svih obveza iskrcale su se na Krfu i talijanske čete, a ova činjenica u ono vrijeme uzbunila i pristaže Venizelosove. Zato danas zna svakog u Grčkoj, kome još nijesu vrane ispile mozak, koliko može da cijeni uvjeravanje svojih novih prijatelja. Sva obećanja i obaveze Francuske i Engleske nijesu se do sada ispunila, što više urodila su za one nesrećnike, koji im povjeriše, najvećim iznenadnjima. A osobito što se tiče Grčke, čini se, da je njena propast u ovom društvu sigurnija od slobode.

Nova potapljanja.

Kb. Berlin, 11. jula.

Wolffov uređ javlja: Postignuti su novi uspjesi podmornica u Sjevernom moru, gdje su naše podmornice potopile 24.500 tonu brodova. Među potopljenim brodovima se nalazio i engleski parobrod „Eleve“, 6557 tona, natovaren u Žitom i municijom za Liverpool i „Monarh“, 4947 tona, natovaren ugljenom u Glasgovu za Liverpool.

Kb. Paris, 10. jula.

Havas javlja: Parobrod „Caledonia“ sa 4130 tona potonuo je u istočnom dijelu Sredozemnog mora povodom eksplozije jedne mine ili jednog torpeda. Na parobrodu bilo je 431 osoba i od njih su 380 osoba spašene.

Njemačka.

Kancelarska kriza.

Ostavka Bethmann-Hollwega,

Kb. Berlin, 11. jula.

Jutarnji listovi većinom su uvjereni, da kancelarska kriza, do koje je došlo zbog zahtjeva o objelodanjenju njemačkih ratnih ciljeva, stoji pred svojim riješenjem. Prema „Vossische Zeitung“ u sačinjava sumnju u Bethmann-Hollwegovu djelatnost, najveću zaprijetku za sporazum u pitanju zajedničke izjave o ratnim ciljevima. Kancelar je juče poslije podne predala svoju ostavku. Car si je pridržao odluku. Imenovanje vođe centra Spahna za pruskog ministra pravosudja gotovo je svršen. I „Lokaline zeiger“ misli, da se položaj kancelarova nije učvrstio.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Berlin, 11. jula.

„Lokaline zeiger“ piše: Pregovori između krune, članova vlade i uplivnih političara još nijesu dovršeni. Juče u prisustvu prijestolonaslednika određani krunski savjet danas će se produžiti. Dalji ostanak državnog kancelara u njegovom zvanju nije vjerovatan.

Kb. Berlin, 11. jula.

Wolffov uređ javlja: U vezi sa jučeranjim krunskim vijećem car je danas usmenim savjetovanjem s državnim kancelarom raspravljao neriješena pitanja i njihovo rješenje. Po zapovijesti carevoj dolazi sutra prijestolonaslednik radi savjetovanja o odlukama, koje će car stavio u izgled.

Hindenburg i Ludendorff kod cara.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Berlin, 11. jula.

O pregovorima cara s Hindenburgom i Ludendorffom piše: „Vossische Zeitung“: Pregovori su trajali vrlo dugo. Neko vrijeme je pregovorima prisustvovala i carica. S večeri su se oko 10 sati vidjeli carski supružnici u Šetnji u pratinji obujtu vojskovođu po dvorskem vrtu. Poslije toga se carica oprostila s vojskovođima Hindenburgom i Ludendorffom. Car je sa obojicom vojskovođu produžio Šetnju, pa je zatim svoje goste ispratio do automobila.

Engleska štampa o političkoj krizi u Njemačkoj.

Kb. Amsterdam, 11. jula.

„Handelsblad“ javlja iz Londona: Svi listovi prate s velikom pažnjom političku krizu u Njemačkoj. Šta više i uzrujanost povodom vazdušnih napada time je bačena na stranu, dogadaji se u opšte prate objektivnim i dubokim interesom.

Proglas ukrajinske republike.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Beč, 11. jula.

Poslanik Nikola vitez Vasilek je primio preko Stockholma od ukrajinskog revolucionog savjeta ovaj brzjav:

Ukrajinski središnji savjet u Kijevu proglašio je samostalnu ukrajinsku republiku i obrazovao se kao ukrajinska vlast. Zasad je ovde imenovan državni namjesnik, ministri: vojni, mornarice, pravde, finansije i spoljnih poslova. Proklamacijom je stanovništvo saopšteno, da će se u budućem porez plaćavati samo za novu ukrajinsku vlast.

Ukrajinski umjetnici moguće su najvećim umjetnicima svijeta — Rafael Santu, Liona da Vinci — Michael Angelo — da stvore najveća djela, koja niti prije niti kasnije nitko nije nadmašio. Još je velik umjetnik u XVI. vijeku Antonio Allegri da Correggio. U XVII. vijeku renesansne slike i skulpture obnavljaju u Carracievoj školi. U Nizozemskoj i Španiji umjetnici su tog vremena — Van Dyck, Murillo, Velasquez.

Slikarstvo XVIII. vijeka emancipira se svih pravila i stvara nove forme: barok i rokoko, koji zavladaju cijelim svijetom. Odriči Pompeja i umjetničko blago nadjeno u izkopanim klasičnim predmetima, srušiće rokoko i barok, novi klasicizam vlasta za Ljudevitom XVI. i Napoleonom. Poslije Napoleonovih silnih poraza nastala je romantična reakcija.

Nastala je nova kršćanska umjetnost, koja se razvila u više raznolikih struja.

Predavač obrazložio je i rasvjetlio pojedine faze u razvoju umjetnosti pri mjerima i refleksijama obazirući se na slike u Strossmayerovo galeriju, a završio je svoje predavanje pogledom u blizu budućnosti. Uzima, da će iz siračnoga svjetskoga rata nastupiti velika depresija te epoka stromaštva i sentimentaliteta, ali je vjerovatno, da će naglo uvenuti nezdrevne pojave sa danje umjetnosti.

F. P.

Podlistak.

Razvoj slikarske umjetnosti.

Nedavno je sveću, prof. I. Kršnjava održao je pod ovim naslovom predavanje u „Hrvatskom Gospodjinskom klubu“ u Zagrebu. Iz tog zanimljivog i savremenog predavanja iznosimo u kratkim po-tezima najglavnije misli.

Razvoj umjetnosti — rekao predavač — dokazuju nam, da isti uzroci izazivaju razne posljedice, ako su drugačije okolnosti, u kojima isti uzroci djeluju. Nema sumnje, da je jedna prepostavka razvoja umjetnosti blagostanje naroda, bilo ono osnovano na bogatstvu ili zadovoljstvu primitivnoga življena.

U Rimu i Bizantiju razvija se bujna umjetnost, kad su se u tim prijestonicanima rimskih careva stanovnici obogatili isto kao od XIV. do XVI. vijeka u Italiji.

No nije svagdje i uvijek tako. I Portugizeri su odkrili nove pomorske puteve i pljenili nove odkrivene krajeve — i Španjoli je iz Amerike doveli silno blago, pa ipak bez koristi. Nastala je što više rečenica: Amerikansko je zlatno osiromašilo Španjolsku. Imućstvo je u Portugalu i Španiji izrabljeno za besposluženje i dugubljenje, dok je u Italiji bilo posve drugačije. U Italiji bilo je bogatstvo plod narodnoga rada, a klasična tradicija živjala nego gdje, pa je trebalo samo malo, da stablo umjetno-

sti na novo procvate. Slično je bilo i u Francuskoj i Nizozemskoj. U Francuskoj ostali su tragovi rimske kulture u Galiji, pa kako se iz latinskog jezika razvio talijanski i francuski, tako se iz istih klica, temelja rimske kulture razvila kraj talijanske i francuske umjetnosti. Nizozemska podržavala je više veze s Njemačkom, napose u pjesništvu; to se odražavalo i u Burgundiji, pa se onde razvila umjetnost iz novih klica, a na osnovu starogermanskih umjetničkih poticaja.

Prelazeći na specijalno talijansku umjetnost ističe predavač u prvom redu njezinu genealogiju: iz prastarih umjetnina razvila se grčka, iz ove rimske, koja je osnov bio bizantski, a na temelju ove nastala je sredovječna talijanska. Za tih je epohu bila pera perioda, kada je umjetnost bila primarna, a bilo je i takovih, kada je bila derivirana ili sekundarna. Sama rimska umjetnost bila je n. pr. veličanstvena, ali je bila derivirana. Kako je Italija na osnovu svoga blagostanja bila sve samostalnijom, tako su i njeni umjetnici bivali sve individualniji. U Sieni je u to doba Duccio di Buoninsegna, a u Firenci Cimabue pošao novim putem. Njihove slike vanjskom formom slične bizantskim, no lica su na tim slikama već živa i prožeta osjećajem. Ta reforma odigrala se ponajprije u duševno-religijskom pokretu. U XII. i XIII. vijeku su u javnosti na dijelu silne veličine i osobiti karakteri, pa su i slike gorasne. Za bolje razumijevanje tadašnjih osobitosti i pojaya u umjetnosti upoz-

rije predavač odlučuje te zahvaća i oduševljava. Bilo je to doba rasploženja vatrenog intimeteta, koje nije djelovalo samo na masu i u vještvu borbi, već je zahvatilo i umjetnika, a našlo je odraž

Rusija u ratu.

General Klembovski o skromu završetku rata.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Haag, 11. jula.

Privatne vijesti iz Londona potvrđujuju, da je novo imenovani vrhovni zapovjednik ruskog sjeverozapadnog fronta general Klembovski kod svoga dolaska u Rigu izjavio, kako se nema očekivati, da bi došlo do ponovnog zimskog rata, pošto da će rat biti u najkraće vrijeme odlučen.

Zakonski prijedlog za ratnu službu ženskih.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 11. jula.

„Birževija Viedomost“ javlja, da je ministar Kerenskij obrazovao odbor, kome je stavljen u zadatku, da izradi zakonski prijedlog, po kome će moći i ženske da se pozovu na ratne radove. Za izradu toga prijedloga određeno je ministar odboru rok od dvije sedmice.

Obnova moskovskih mjenica.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 11. jula.

Iz Moskve javljaju, da su moskovske gradske mjenice u ukupnoj svoti od jednog milijuna rubala, kojima ističe rok 1. jula, obnovljene na 7 i po poslovnou osnovu.

Pašićeve smicalice.

Gubitci srpske solunske vojske.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Zürich, 11. jula.

U „Neue Zürcher Zeitung“ izjavljuje jedan Srbin, da je smicalica Pašićevo organa izvršen atentat protiv kralja Petra i prijestolonaslednika Aleksandra, da bi se mogli zaplijeniti kompromitujući spisi kod upešnih časnika i samostalskih ministara.

Srpska vojska nije povučena s njemačko-bugarskog fronta zbog zavjere, nego je veliki gubitak. Skoro cijela treća armija je srušena. Srpska vojska je jako nezadovoljna što se na čelu nalaze još oni ljudi, koje Srbija smatra kao jedino odgovorne za nju u propast.

Rat protiv Italije.

Junačka djela c. i k. praskog pješačkog puka br. 28.

Iz glavnog ratnog stana za štampu javlja magjarski brzjavni ured:

U desetoj bitki na Soči slavno je učestvovao i c. i k. 28. praski pješački puk, 27. maja je stupio u borbu njegov drugi bataljun. Dijelovi tog bataljuna su odbili nekoliko neprijateljskih napada sa uspehom. 28. maja je ušao i treći bataljun u borbu. Prilikom nastupanja tog bataljuna junaci je poginuo zapovjednik puka, pukovnik Todor pl. Prašak, kog su svi podčinjeni veoma poštovali. 4. juna su vojnici 28. puka pod zapovjedništvom majora Julija Mergansa, koji je sve svoje službeno vrijeme proveo u istom puku, izvršili junaci napad. Nečekivani uspjeh je donio 3000 (42 časnika) zarobljenika; zaplijenjeno je 30 mašinskih pušaka, jedan revolverski top, jedna poljska bolnica i nebrojni ratni materijal. Časnici i vojnici su se držali primjerno. Svaki je čovjek bio junak. Teški napadnuti prostor se nalazio pod neprijateljskom hubnjarskom vatrom, koji su junaci vojnici 28. puka prešli vanrednom hрабrošću. Mnogi junaci za čast svoga puka žrtvovao je svoj život. Proželi odusevljenjem i u žudnji za novim djelima stope vojnici 28. puka na jugozapadnom grudobranu države, čekaju na nove dogadjaje.

Talijanski gubici na časnici.

Kb. Beč, 11. jula.

Prema jednoj privatnoj statistici Talijani su od početka rata do 31. maja 1917. Imali u časnici gubitima sve poginule: 15 generala, 147 pukovnika i polupukovnika, 234 majora, 1224 kapetana, 1280 natporučnika i 3904 poručnika. (Ovamo nijesu priznati gubici na ranjenima i zarobljenima. Op. ur.)

Degradiranje viših talijanskih časnika.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Frankfurt, 11. jula.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Lugana: Povodom neuspjele ofenzive protiv doline Sugana, degradirani su generali Avelta i Porta sa položajem generalmajora. Četiri pionirske pukovnike, koji su pukovima zapovjedali, smijenjeni su, drugih osam pukovnika raznog roda oružja smijenjeni su s dosadanjih položaja generalmajora.

Francuska komora.

Još neke pojedinosti.
(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Zeneva, 11. jula.

O dogadjajima u posljednjoj sjednici francuske komore saznaju se još ove pojedinosti:

Komora je kod glasanja u noći od subote na nedjelju odobrila dnevni red, predložen po poslaniku Renouldu, kojim se doduše vladu izrazuje povje-

renje, no kraj toga naročito osuđuje rad bivšeg ministra predsjednika Brianda i generala Nivelle-a. Predsjednik je poslije ovoga navjario, da je podneseno još nekoliko dodataka, koji se odnose na pokret za mir, pitanje o odsustvu i ratno pravosudje. Sa 261 protiv 226 glasova odbijeni su sviti dodatci. Na koncu sjednice dao je ministar-predsjednik jednu dužnu izjavu, kojom je nastojao raspršiti pesimizam, koji je zavladao u zemlji. O aprilskoj ofenzivi rekao je između ostaloga Ribot, da nije pravedno kad se govori o neuspjehu francuske vojske, koja je možda svoju pobjedu skupoplatile, ali ju je ipak izvojštala. — Prešavši na pokret za mir, koji se razmahuju u zemlji, veli Ribot, da mirovnu agitaciju unapređuju pojedini listovi perfidnim i zakulisnim načinom pomoći raznih brošura. Vlad je dužnost, da budno pazi na ovu agitaciju i svakoga ko se njome bavi, učini neškodljivim, pošto ja van svake sumnje, da je ona uzdržavana od inostranog novca. Posljednji dana učepan je kod jednog lica, koje stoji u bliskim odnosima s jednom vladom, čije ime neće da naznači, jedna novčana doznačnica. Istraga već započeta. Na pitanje jednog poslanika izjavljuje Ribot, da se radi o znatoj sveti.

Poslanik Barrès već je tečajem sjednice upozorio na istragu, koja se vodi protiv radikalnog večernjeg lista „Le Bonnet Rouge“. Taj list u svom nedjeljnom broju priznaje, da je jedno lice, koje stoji u uskoj vezi s listom, stavljen pod istragu, no veli, da se radi samo o jednoj zabuni. (Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Bern, 9. jula.

„Journal des Débats“ izljeće, da je ministarstvo u komori iznijelo dođe pobedu, no da oponicija još uvijek nije razoružana. Da je ta oponicija jaka, dokazuju činjenica, što je kod glasanja o dodatcima dnevnom redu došla do 226 glasova. Vlada uživa povjerenje i zemlje i komore, no kraj svega toga prijeti joj o opasnost.

(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Bern, 9. jula.

U listu „Bonnet Rouge“ htio je neki Almeryda da prikaže, što je na stvari s onom novčanom doznačnicom, što ju je u svom govoru spomenuo ministar predsjednik Ribot. Cenzura je medutim članak okljuštila. Almeryda izjavljuje na kraju, da ne smije se veći što bi u ovoj situaciji bilo od interesa, ali da ostaje kod toga, kako je on i sam list posvema nevin.

Poljska kraljevina.

Odluke varšavskog privremenog savjeta.

(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Varsava, 11. jula.

O punoj sjednici privremenog savjeta od 27. jula pretresan je i primljen načrt o samoupravi okrugla za djebove kraljevine Poljske, koji stoe pod austro-ugarskom upravom, dalje sudskog odjeljenja o podjeli sudske vlasti; za tim je podnijeto mišljenje o trgovini s papirima od vrijednosti, koji su u neprijateljskim zemljama pušteni u saobraćaj prije 5. jula 1915. Najzad je riješeno, da se objavi poklic, kojim se pozivaju dobrovoljci radi stupanja u poljsku vojsku. Za izradu poklica izabran je naročiti ured.

Privredna samostalnost Finske.

(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Lugano, 11. jula.

Petrogradski dopisnik „Stampa“ izvještava o pojavama finskog pokreta za odcjepljenje od Rusije i na privrednom polju. U Finskoj je vrijednost rublja spašavao na polovinu njezinu zvaničnu vrijednost, a finske banke u opšte odbijaju primanje rublja. Finansijska komisija finskog zemaljskog sabora odbila je sa 16 protiv 5 glasova upis novog ruskog zajma s razlogom, da Finska neće da i ona bude povučena u finansijsku katastrofu Rusije.

Iz više gradova Finske stizu kategorične molbe za uklanjanje ruskih garnizona, koji su faktično već i ispraznili Uleaborg i koji namjeravaju da isprazne i druge gradove. Ruski središnji ured za industrijsku mobilizaciju zaključio je, da opozove sve izdate prudžbine ratnih nabavaka u Finskoj.

Borbe na zapadu.

Pobune i nepoštnost u francuskoj vojsci.

Kb. Berlin, 11. jula.

Wolffov ured javlja: Iz zapisanog dnevnika jednog francuskog pješaka 278. puka vidi se, da se u francuskoj vojski mnoge slučaje pobune i nepoštnosti.

Teškoće oko ishrane u Francuskoj.

Kb. Berlin, 11. jula.

Wolffov ured javlja: Iz ponovo zapisanog francuskog pisama se vidi, da su teškoće ishrane u Francuskoj vrlo velike.

BEogradskie novine**Borbe u vazduhu.**

Njemački vazdušni napad na istočnom frontu.

Kb. Berlin, 11. jula.

Wolffov ured javlja: Posljednjih dana su naša vazdušne eskadrile sa uspihom i nekoliko puta bacale bombe na sjevero-kurdijske obalne baterije, vojarne, pristanu poštovnu kod Arensburga, na ostrvu Oselu. Zapričane su pogode i požari. Poslije žestokog bombardovanja naše su se letilice vratile nazad nepovrijedjene.

Lloyd George o njemačkim vazdušnim napadajima.

Kb. London, 11. jula.

Zvanično se javlja: U toku juče ranje sjednice donjem domu izjavio je Lloyd George: Nije moguće potpuno se osigurati protiv vazdušnih napada. Naše letilice svakog dana preletaju njemačke linije i predjele, gdje su njemačke vazdušne boračke snage i letilački materijal u najvećoj količini prikupljeni, bacaju bombe na stanice u glavnom stanu. Sve što možemo učiniti to je, da Niemci na njuhove posjete budu toliko skupe, da se ne isplaćuju. Prvi će se rad vlade ticati toga, da se vojska u Francuskoj snabdi i naoruža dovoljnim brojem letilica.

Engleska štampa o vazdušnoj odbrani Engleske.

Kb. Rotterdam, 11. jula.

„Nieuwe Courant“ javlja iz Londona: Debutu u donjem domu o engleskoj vazdušnoj odbrani listovi su hladno primili. Listovi iskazuju svoje čudjenje, što se kod tolike množine letilica i letilačkih vođa odbrambene mјere nisu mogle izvesti.

Grčka.**Novi mačedonski guverner.**

Kb. Atena, 11. jula.

Bivši prefekt Soluna, Argiroopoulos imenovan je sa proširennim punomoćnjima za glavnog guvernera Mačedonije. Joannis Konturiotis, brat admirala, imenovan je za poslanika na srpskom dvoru.

Dogadjaji u Kitaju.**Kitaj opet republika.**

Kb. Amsterdam, 11. jula.

Reuter javlja: Predsjednik Wilson izdao je proklamaciju, kojom se 5. avgusta narodne garde cijele zemlje imadu prisajediniti američkoj vojsci i pozvati na aktivno službovanje. — Amerika u ratu.

Narodne garde.

Kb. Washington, 11. jula.

Reuter javlja: Predsjednik Wilson izdao je proklamaciju, kojom se 5. avgusta narodne garde cijele zemlje imadu prisajediniti američkoj vojsci i pozvati na aktivno službovanje.

Najnovije brzjavne vijesti.

„Morningpost“ protiv Jevreja.

(Naročiti brzjavoj „Beogradskih Novina“)

Amsterdam, 11. jula.

„Morningpost“ žestoko napada vladu, što je učinilo oponicirajući političari, da je ovo učinilo učinkom pomoći za glavnog guvernera Mačedonije. Joanis Konturiotis, brat admirala, imenovan je za poslanika na srpskom dvoru.

Vijeće o upotrebi žetve u Ugarskoj.

Kb. Budimpešta, 11. jula.

Danas je pod predsjedništvom ministra poljoprivrede održana anketa, koja se savjetovala o upotrebi žetvenog prinosu. Konačno naredjenje o tome uskoro će se objaviti.

Jedan dementi.

Kb. Carigrad, 11. jula.

„Agenzia Mili“ pobija vijest, da su poslanici Engleske, Francuske, Italije i Rusije zamolili holandskog ministra spoljnih poslova, da otomanskoj vladu ponudi svoje dobre usluge u planu napuštanja gradova Gaza i Jaffa. „Mili“ tvrdi, da se ovim podgrđava jedna stara priča, koja nije više aktualna.

Iz talijanskog parlamenta.

Kb. Zürich, 11. jula.

U talijanskom poslaničkom domu je tražio poslanik Casalini zakonodavne i socijalne reforme u korist proletarijata i izrično je upozorio na potrebu nabavke drva za gorivo i kamenog uglja. Poslanik Longino (klerikalac) isto je tako tražio socijalne reforme u korist sirotinja, pa je opisao ogromnu bijedu talijanskog stanovništva.

Iz tih narodnih kuhinja izdano je svega 63.399 porcija.

Za besplatne lijeke sirotinji opštinska uprava izdala je preko 8300 kruna, a za besplatno sanjivanje sirotinji oko 11.000 kruna.

Na ime babičke pomoći siromašnim porodiljama isplaćeno je oko 1750 kruna.

Pored pomaganja t. zv. opštine i ratom stvorene sirotinje opštinska uprava pomagala je još i opštinsku siročad, "Dom staraca, starica i siročadi", "Dom Materinskog Udrženja" i "Dom za njegu i vaspitivanje gluho-nijeme djece".

Djece, koja su ostala bez roditelja i porodičnih staratelja, primana su na opštinsko staranje. Po ranijoj praksi djece su davana na njegu i staranje privatnim licima, najčešće bliskim srodnicima, a opština je za njihovo izdržavanje plaćala određene mjesecne svote. Broj opštinske siročadi iznosio je u januaru 88, februaru 107, martu 118, aprilu 119, maju 118, junu 122, julu 129, avgustu 121, septembru 131, oktobru 127, novemburu 124, decembru 128. Ukupna svota, utrošena na njihovo izdržavanje iznosi 14.482 krune.

U "Domu staraca, starica i siročadi" nalazilo se na početku godine: 32 staraca (3 ispod 60, ostali preko 60 godina) i 29 starica (2 ispod 50, ostale preko 50 godina). Na svršetku godine ostalo je u domu: 34 starica i 41 starac. Tečajem godine otpušteno je 12 staraca i 9 starica; umrlo je: 41 starac i 39 starica. — Djece je na početku godine bilo u domu svega 60 (48 muških i 12 ženskih). Na kraju godine ostalo je u domu 54 djece. Tečajem godine umrla su u domu 4 djeteta, otpušteno ih je 109, a pobieglo je 23 djece.

Pored ovih nalazili su se u "Domu" na izdržavanju još i ovi: jedan ratni invalid (od januara do juna), jedan umno ograničeni nesrećnik (od februara do konca godine) i jedna gluho-nijema djevica (od januara do oktobra, kad je upućena u Dom za gluho-nijeme). Od otpuštenih iz Domu upućeni su: 1. U bolnicu za duševne bolesti: 2 starca i 1 starica, koji su umno oboljeli; 2. U Materinsko Udrženje 12; 3. U Dječje staralište u Topčideru 79 djece. Od djece, koja su pobiegla, vraćenih je ponovno u Dom njih 9. — Higijenskim prilikama kao i ishrani u Domu opštinska uprava je posvećivala najveću pažnju. Smrtni slučajevi kod staraca i starica nastupili su većim dijelom zbog staračke iznemoglosti. Stan se Domu na kraju godine nalazio u Bogojavlenskoj ulici.

Izdržavanje staraca, starica i siročadi u Domu stajalo je opštinsku upravu g. 1916. oko 47.000 kruna. Za starce, starice i siročad u njem vodile su veliku brigu i gdje Ana Franz kao pokroviteljica Doma od marta do oktobra 1916. g. i gdje Izabela Neumann, koja je pokroviteljica Doma od novembra 1916. g.

Za odojčad i malu dječu bez roditelja vodilo je brigu „Materinsko Udrženje“ pod upravom gdje, Natalije Pavlović 1916. g. opštinska uprava nije davalna pomoći u gotovom novcu, već u namirnicama.

Ukupan broj djece u „Materinskom Udrženju“ iznosio je u januaru 30, februaru 35, martu 37, aprilu 43, maju 43, junu 46, julu 53, avgustu 58, septembru 64, oktobru 71, novemburu 76, decembru 79. Broj se djece u Udrženju dakle svakog mjeseca stalno povećava.

Za izdržavanje ove djece opština je dala ovo pomoći: U životnim namirnicama preko 5.000 K. i drva u vrijednosti od po prilici 900 kruna, — I za ovu su djece darovima u stvarima, namirnicama i novcu zauzimale neke plemenite gospodje, kao gdje, Ana Franz (pokroviteljica od decembra 1915. do oktobra 1916.) i gdje barunica Ida Lang, koja je u novemburu 1916. primila stalno pokroviteljstvo.

Pošto se uprava društva „Kralj Dečanski“ nije nalazila u Beogradu, opštinska uprava je i ove godine vodila staranje o djeци, koju je to društvo primilo na svoje staranje prije rata. Osnovan je „Dom za njegu i vaspitanje gluho-nijeme djece“. U tom je Domu bilo djece: od januara do konca maja 7, od juna do konca oktobra 9, u novemburu i decembru 17. Naime izdržavanje ove djece opštinska uprava je izdala: životnih namirnica u vrijednosti od K 1045.98. i drva u vrijednosti od 289 K.

Ukupni materijalni izdaci za pomoći sirotinje i dobrovornih ustanova u 1916. godini iznose svega K 537.345.84.

Socijalni odnosi.

I 1916. g. opštinska uprava nastavila je rad na regulisanju raznih privatno-pravnih pitanja, koja proističu iz socijalnih, privrednih, trgovinskih i saobraćajnih odnosa građanskog života. Ovi su poslovi bili u toliko veći, što su c. i. k. upravne vlasti za rješenje svake molbe — o otvaranju nove ili prenošenju stare zanatlijske, trgovачke, spekulativne i drugih radnji; za seobe, za izdavanje pasoša, kao i za sva ostala privatno-pravna pitanja — tražile uvjerenje opštinske uprave.

1916. g. opštinska je uprava izdala 4048 uvjerenja za otvaranje novih i prenošenja starih radnji. U ovaj broj ušla su i uvjerenja, na osnovu kojih su pojedini sopstvenici radnji vršili protokoliranje, kao i određivanje prokurista dotle postojećih radnji. — Po mjesecima izdano je: u januaru 569, februaru 466, martu 499, aprilu 327, maju 412, junu

363, julu 251, avgustu 521, septembru 235, oktobru 109, novemburu 118 i u decembru 78 uvjerenja.

Po izveštaju odsjeka za trgovinu i zanate upravnog odjeljenja c. i. k. za povjedništva mošne brane Beograda, u 1916. bilo je u Beogradu svega: 1592 trgovacke i 1424 zanatlijske radnje. — Od trgovackih radnji bilo je najviše (nabrazamo samo one, kojih je bilo preko 20): agentura i komesijonarskih radnji (46), delikatesnih trgovina (23), trgovina inješčivom robom (147), sitničarskih radnji sa životnim namirnicama (399), drvarskih radnji (24), piljarskih radnji (125), sitničarskih radnji (89), trgovina sa kolonijalnom robom (53), trgovina sa životnim namirnicama (210), trgovina sa manufakturom robom (108), trgovina „münberškem“ robom (39), i bakalutica (118). Dionička (akcionarska) preduzeća bili su u svemu samo 3. Imaoči dozvola bili su: po polu: 844 muška, 745 ženskih; po podanstvu: austro-ugarski podanici 193, srpski podanici 1379, podanici ostalih zemalja 20; po vjeri: rimokatolički 52, pravoslavni 1186, mojsjevci 338, pripadnici ostalih vjera 16; tečajem godine prestale su da rade 224 trgovacke radnje, koncem godine 1916. ostale je 1368 trgovackih radnji. — Od zanatlijskih radnji bilo je najviše: aščinica (kuhinja) bez pića (84), pekara (95), bozadžinica (38), kasapnica (mesara) i kobasičarica (54), berbernika (70), gospionica (239), diplomiranih babica (22), poslastičarica (21), prodaja kolaka po ulicama (50), opančarskih radnji (22), limarskih radnji (27), bravarskih radnji (39), krojačkih radnji (83), obučarskih radnji (128), stolarskih radnji (48), časovničarskih radnji (21), prodavnica bonbona (29). Dionička (akcionarska) preduzeća bilo je samo jedno. Imaoči dozvola bili su: po polu: 966 muških, 457 ženskih; po podanstvu: austro-ugarski podanici 93, srpski podanici 1317, podanici ostalih zemalja 14; po vjeri: rimokatolički 137, pravoslavni 1128, mojsjevci 110, pripadnici ostalih vjera 49. Tečajem godine prestala je da radi 141 zanatlijska radnja; krajem g. 1916. ostale su svega 1283 radnje.

U ovaj broj radnji nisu u računata one radnje, za koje je dozvole izdavalo c. i. k. glavno zapovjedništvo, kao što su: tvornice, dozvole za uvoz stoke i namirnica iz unutrašnjosti u Beograd i druge radnje.

Uvjerenja za seobe iz stana u stanili iz radnje u radnju izdano je ukupno 5207, i to: u januaru 536, februaru 675, martu 609, aprilu 495, maju 778, junu 466, julu 311, avgustu 336, septembru 241, oktobru 290, novemburu 323 i decembru 147.

Uvjerenja na putnike (pasoš) izdano je ukupno 7032 i to: u januaru 379, februaru 818, martu 1291, aprilu 994, maju 784, julu 601, julu 594, avgustu 523, septembru 132, oktobru 374, novemburu 310 i u decembru 232. — Pasosu su traženi: u svrhu trgovine 494, u svrhu doношења namirnica za privatne porodične potrebe 1747, u svrhu porodičnog vidjenja i regulisanja drugih porodičnih odnosa 1334, u svrhu odseljenja iz Beograda 1414, u svrhu doseljenja u Beograd 651, za razne druge svrhe 1392.

Raznih uvjerenja, koja su izdavana na radnje u radnju izdano je ukupno 5207, i to: u januaru 536, februaru 675, martu 609, aprilu 495, maju 778, junu 466, julu 311, avgustu 336, septembru 241, oktobru 290, novemburu 323 i decembru 147.

Uvjerenja na putnike (pasoš) izdano je ukupno 7032 i to: u januaru 379, februaru 818, martu 1291, aprilu 994, maju 784, julu 601, julu 594, avgustu 523, septembru 132, oktobru 374, novemburu 310 i u decembru 232. — Pasosu su traženi: u svrhu trgovine 494, u svrhu doношења namirnica za privatne porodične potrebe 1747, u svrhu porodičnog vidjenja i regulisanja drugih porodičnih odnosa 1334, u svrhu odseljenja iz Beograda 1414, u svrhu doseljenja u Beograd 651, za razne druge svrhe 1392.

Raznih uvjerenja, koja su izdavana na radnje u radnju izdano je ukupno 5207, i to: u januaru 536, februaru 675, martu 609, aprilu 495, maju 778, junu 466, julu 311, avgustu 336, septembru 241, oktobru 290, novemburu 323 i decembru 147.

Uvjerenja na putnike (pasoš) izdano je ukupno 7032 i to: u januaru 379, februaru 818, martu 1291, aprilu 994, maju 784, julu 601, julu 594, avgustu 523, septembru 132, oktobru 374, novemburu 310 i u decembru 232. — Pasosu su traženi: u svrhu trgovine 494, u svrhu doношења namirnica za privatne porodične potrebe 1747, u svrhu porodičnog vidjenja i regulisanja drugih porodičnih odnosa 1334, u svrhu odseljenja iz Beograda 1414, u svrhu doseljenja u Beograd 651, za razne druge svrhe 1392.

Za izdržavanje ove djece opština je dala ovo pomoći: U životnim namirnicama preko 5.000 K. i drva u vrijednosti od po prilici 900 kruna, — I za ovu su djece darovima u stvarima, namirnicama i novcu zauzimale neke plemenite gospodje, kao gdje, Ana Franz (pokroviteljica od decembra 1915. do oktobra 1916.) i gdje barunica Ida Lang, koja je u novemburu 1916. primila stalno pokroviteljstvo.

(Nastaviće se.)

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je četvrtak 12. jula; po starom 29. juna. Rimokatolički: Mohor m.; pravoslavni: Petrov dan.

Kinematografi: Vojni kino (Koloseum); U 6 sati poslije podne predstava za vojnike. — I. kr. gradjanski kino (Pariz): U 6 sati poslije podne predstava za gradjanstvo.

Botanička bašta. Otvorena utorom, četvrtkom, nedjeljom i praznicima.

Ladja između Zemuna i Beograda kreće iz Beograda za Zemun od 6 sati u jutro do 9 sati naveče svakoga sata osim u 1 sat poslije podne. Polazak iz Zemuna za Beograd od 5:30 ujutro do 8:30 naveče svakoga sata osim u 12:30 poslije podne.

Casnička i činovnička kasina otvorena je do 12 sati u noći.

C. i. k. vojnički dom: Citaonica, soba za pisanje i ligranje, kantina. Otvoreno od 7 sati ujutro do 9 sati na veče. Slobodan pristup svakom vojniku.

Riječko kupatilo na Savi, otvoreno od 6 sati izjutra do 8 sati u veče.

Grand Hotel: Dnevno koncerat. Početak u 6 sati poslije podne.

Pojetja bolesnika u bolnicama: U bolnici „Brčko“: od 2—4 sata poslije podne. U bolnici „Brčun“: od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sata poslije podne.

Za uspomenu na svoga oca — za beogradsku sirotinju.

Gospodja Mileva dr. Mike Popovića, bivšeg ministra pravoštitstva, je sirotinskom odjeljenju opštine grada Beograda, na dan 9. jula ove godine, kao na dan godišnjice smrti svoga oca Stevana Lu-

janovića, direktora štedionice iz Oršave, pedeset kruna, kao svoj prilog za beogradsku sirotinju.

Nove banknote po dvije krunе.

Nove banknote po 2 krunе stavljenе su u promet 9. ovog mjeseca i otisnute su na bijeloj hartiji. Banknote su datirane sa 1. martom 1917., te nose na crvenoj podlozi crna slova. Na rubu stoji oznaka broja i serije. Na ugarskoj strani smješten je među dvije ženske glave veliki ugarski grb i znak O. M. B. (Austr.-mađarska banja). Austrijska se strana dijeli na tri dijela. U sredini je platežna obveza banke, a na stranama vrijednost novca u osam zemaljskih jezika.

Novi parobrodarski saobraćaj.

Prvo c. k. krv. dunavsko parobrodsko društvo otvara svojim salonskim parobromom „Ara d“ jamačno još iduće sedmice novu vožnju za putnike i prenos robe između Šapca, Umke, Obrenovca, Beograda, Grocke i Smedereva.

Parobrod će saobraćati između navedenih stranica dva put u sedmici.

Pažnja vlasnicima imanja.

Skreće se pažnja vlasnicima imanja, da se naredba o prijavi domova reonima, objavljena u našem listu u jučerašnjem broju, odnosno kako na nekanalizana tako i na kanalizana imanja. Prema tome mora se reonu prijaviti svaki imanje, na kome ima ma kakvih zgrada, i o njima dati obavještenje, pa bila takva imanja kanalizana ili ne.

Traže se vlasnici vinograda u Smederevu.

Gospoda Jovan Miljković i Rajko Popović, i gospodja Zorka Gjurić koji imaju svoje vinograde u Smederevu, potrebno je, da se odmah obrate uređima tajništva opštine grada Beograda, radi izvjesnog hitnog saopštenja.

Predaja vune.

Svaki vlasnik ovaca i jaganjaca dužan je, da u što kraćem roku prijavi svoje rejonu opštine grada Beograda:

Od koga je broja ovaca i koju koliku vunu dobio prilikom striganja ovaca i jaganjaca.

Na osnovu ove prijave svaki vlasnik dobije od rejona propратnicu za:

Wollmagazin der Rohstoffzentrale na Savi, gdje će vunu u tornikom i petkom od 8—9 sati prije podne predavati i odmah obrati.

Posledn

CIJENE OGLASIMA:

Osmila jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) . . . 10 helera
 Priposlano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
 Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

ZUBNI LJEKAR
KRISTINA ORLUŠIĆ
 Specijalist za vještice
 :: zube i vilice. ::

Zlato kruze, zube na žraf i čupre.
 Sva vrste plombe, vadjenje zuba i bez bolja.
 Čistjenje zuba, vrši opravke i prerađe.
 Ord.: od 8—12 prije podne
 i 1—2—6 poslike podne
 radi i nedjeljom i praznikom.
 Beograd, Dečanska ulica 3.
 30437-1

Dentista F. B. Bril
 — Beograd. —
 Makedonska ulica broj 5.
 (do pošte)
 „Amerik. specijalist“



„ZUBE“ vještice u zlatu
 i u kaučku samo se u
 mom ateljeu izrađuju po
 najboljem originalnom
 američkom sistemu. Pri-
 man od 8—12 i 2—6.
 823-1

Kupovine i prodaje
 NA PRODAJU
cigle i crepa.
 Za cijenu upitati Vatrogasna
 ulica 31. 31796-2

EKSERČIĆA

za opance, letvačke svake vrste,
 blokeja, gvoždeni, kožni,
 prodaje uz umjerenu cijenu
 Willi Schossberger Sa-
 borna 30, preko puta Miše Po-
 ljevića, Beograd. 31700-2

PRODAJE SE
 očuvana šlaća mašina, nova,
 sa četiri čekmedzeta. Prijavit
 se Beogradska ulica 39.
 31871-2

NA PRODAJU
 tri brijačke stolice, 1 sta-
 kleni orman, 3 brijačke sto-
 li i 1 gramofon sa ploča-
 mna. Balkanska ulica 23.
 31886-2

Dva komada persijskih ili
 turskih polovnih tepiha, ve-
 lične oko 2 metra i dvije za-
 vise od pirotske tkanine,
 potrebne su. Upitati Dušana
 Todorovića, Kralj Milana ul.
 25. 31887-2

TRAŽI SE
 Ko ima na prodaju ill želi da
 doda pod kriju Dušanče ra-
 love neka javlji radnji Solomona
 L. Mošića Terazije 9. 31888-2

Namještenje.

JEDNA
 veća porodica traži valjanu dje-
 vojku za sav kućevni posao.
 Javiti se na Aleksandru Ma-
 tejli, Miletina ulica 63.
 31874

POTREBUJEM
 majstora ili kalifu za slado-
 led. Obratiti se kiosku na
 Vel. Kalimedžanu. 31844-3

MLADI STUDENT
 univerziteta, vlasta njemač-
 kim, magjarskim, francus-
 kim i srpsko-hrvatskim jezi-
 kom, traži mjesto. Upitati
 administraciju ovog lista
 pod „Student 422“. 31853-3

GOSPODJICA
 sa svršenih 4 razreda gimna-
 zija Trgovačkog kursa Josifa
 Predića i dobrim preporukama
 stupila bi gdje god u radnji
 za prodačnicu. Upitati Vojo-
 đe Milenkul ulica 12. 31878-3

TRAŽI SE
 djevojčica za sav kućevni po-
 sao, može stupiti odmah. Kuju-
 jati Mihajlova 21, Dvoriste Ilijev-
 31883-3

Stanovi.

DUĆAN
 pod kriju, sa rafovima i
 tegzama, izdajem odmah.
 Izvješće se može dobiti
 svako prije podne od 9 do
 12 sati u radnji Paje Gj.
 Mijatovića, Knez Mihajlova.
 47. ?

JEDAN
 već udoban stan izdaje se u
 Kosovskoj ulici 29. Upitati u
 istoj ulici. 31880-4

ELEGANTNA

soba spačava i klavir prodaje
 se može se videti u Kraljeve
 Natašije ulici 8. 31890

TRAŽI SE
 meblirana soba u Topčideru
 Oferte se primaju u adminis-
 traciji „Beogradske Novine“
 pod naslovom „Topčider“. 31880-9

Razno.

TRAŽI SE
 pokućstvo i sagovl. Ponude
 se mogu staviti svako posli-
 je podne između 2—4 sata
 u Vojskovo Milenkul ulici
 br. 32, prizemlje, desno.
 31850

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.

№ 1899/10-1917.

Objava.

Vjerovnici zaostavštine Pauline Klieri iz Beograda Studenička ulica, broj 30, imaju svoja potraživanja do 30. jula 1917. kod ovoga suda prijaviti ili toga dana prije podne u 9 sati, pred sud predstati, inače će se zaostavština bez obzira na njihova potraživanja raspraviti.

Beograd, 8. juli 1917.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad, u Beogradu. 861

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.

3060/1917.

Objava.

U sporu tužitelja Nikole M. Karića protiv opluženika Stjepana Markovića radi 210 D. najmovine postavljen je, pošto se ne zna za boravište optuženika, za njega u smislu paragrafa 76 S. Gr. Post. kao zastupnik ovdašnjii advokat Tihoslav Maršićanin, i njemu je prepis tužbe dostavljen uz uputu, da odgovor u dva primjera ovome suđu u roku od 60 dana dostavlji.

Ovaj zastupnik će optužnika u spomenutom sporu na njegovu opasnost i troškove tako dugo zastupati dok god se optužnik ne javi kog ovoga suda ili ne imenuje opunomoćenika. Uslijed toga se poziva optužnik nepoznata boravišta, da se javi ovome suđu u roku od 60 dana ili da imenuje opunomoćenika, jer će se tada postupak provesti i odlučiti sa postavljenim zastupnikom.

Beograd, 27.VI-1917.

Dr. Richter s. r.

Za tačnost:

Radulic

svudsak kancelista.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad. 861

Rasprodajem

po vrlo umjerenoj cijeni na manje i više, prečage za ramove sviju vrsta, karniše, ogledala sa konsolom, gotovih stubova, zlatnih stolčića, etažera, postolja stafelaj i ikona, i ikonostasa iz radnje moga poča.

Radisavu Mitroviću, Gene-
 va. Molim izvestite Vladimira
 Jagodića pečadiškog kapetana,
 da smo svi zdravo. Lazu
 Jovanović i Jakova Jagodića
 da su i njihove porodice zdravo.
 Izvesti me, što je Živo i zdrav
 njegovi sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu-
 ković, Molja za pare pre-
 ko ovdjevare bugarske banke.
 Jockovića u Požarevcu zdravo.
 Zaki novac, jer treba za
 vinograd. Radovan Vukićević
 učitelj molj Požarevjanine, da
 ga izvestje je Živo i zdrav
 njegov sin Dr. Nemanja Vu